

Ser 8270

0-16

A13/8/115

K34/115

M.Masete

Misc. items about Mametsa's.

7.
1/7

1

Setshaba sa moloko wa ga Mametsa le methopho ea sona.

Ba ga Mametsa ba bina Phuthi. Ba ga Mauwane ba bina Phuthi. Sereto Mauwane a sekgwareng Phuthi ra ja dibete, mala ra fa dimpya.

Ba ga Makgobatlou ba bina Tshweni bona ba tswa Phalaborwa, ba ga Masete ba bina Phuthi fela ke mehuta e mebedi. Bangwe ba bina tlou ba ba binago Phuthi ba dula ga Mametsa. Ba go bina tlou bona ba dula ga Mothlabe, mabapi le noka ya Morola dithabeng.

2

Fela sereto sa bona se ya swana ke Masete a maboea rukena malopa seolo sa nthla di kgolo.

Ba ga Morena ba bina Phuthi fela a se leloko la ga Mametsa ke mathlomegetsa ba tswa ka morago ga dithaba ga Mokgotlo, nokeng ya Lepelle.

Ba ga sekgobela bona ba bina Noko le bona ba tswa Phalaborwa. Ke leloko le le tee le ba ga Malatsi. Sereto sa bona ba re Noko maangwato.

Ba ga Thobojane bona ba tswa Mogakala ga kgosi Maafefe, fela le mo go e bjale ba bina Noko le ba ga Malatsi, le ba ga Sekgobela.

3

Ba ga Kgotlhwane. Ba bina Phuthi re kwa gore sereto sa bona Kgotlhwane wa mosadi wa Marobeng. A re butsisa sereto se ba re ke gore go be go ene le mokgalabjwe wa gabo a rula dikgotlho. Ditaba tse re di botsa ke bakgekolo le bakgalabjwe.

Tsa badimo ba ga Mametsa, re kwa gore bogolo-golo basadi ba babedi ba kile ba ya go roba dikgone maina a bona šiea: Maapholo wa ga Mametsa, Makgala Ngake wa ga Mametsa. Bjale a ba fitlha mowe badimong ba thoma go roba dikgone fela mathomo a ba tloga kowa gae re kwa gore mokgekolo eo ba rego

4

RM/

ke Maankgegere o be a ba botsa a re a le fithlile kowa sethekgwe-
 ng sa fase ga thaba e kgolo la bona dikgone la se ke la roba
 la bona matlapa a mabotse la se ke la topa bjale a ba fithlile
 kowa sethekgweng ba thoma go bona matlapana a mabotse a go
 ba kgathlisa bjale ka go nyatsa taelo ya Maankgegere ba thoma
 go topa matlapana fela go thomile Makgala Ngake go topa letlapa
 ka le tee a bitsa mogwera wa gagwe Maapholo a re Maapholo wee
 a mo arabela ka gore ke ya araba a re tlaa o bone ke topile
 thitelo ya ka bjale Maapholo a kitima ka lebelo a re e kae
 5 a re seno a fithla a e bona thitelo ewe thitelo ke letlapa
 la boreledi la go thloka makgwakgwa. Bjale le ena a le thabela
 ka go bona bobotse bja lona anthe letlapana lewe le bitswa go
 thitelo ke bona badimo bjale Maapholo a thoma go tseya letlapana
 lewe diyatleng tsa Makgala Ngake bjale taba ya go makatsa še,
 letlapana lewe re kwa gobane le be la fetoga la ba le
 makgwakgwa bjale ka a mangwe matlapa. A ba sa eme ba maketse
 le go tshuga ba bona dithlare di sikinyega ka moka le masata
 a dilo tse dintsi di lla go bile go kwala bo maalesapane le
 dikokoi ba thoma go tshaba.

6 Re kwa gore ba re go pharuthla ka lebelo ba tsama ba lla
 megogo le dikhuba di gobane mo re nago se ne se baka e mogolo
 se mo phete, ba libile gae a ba fithla re kwa gore maapholo a
 tsena ka sesegong Makgala Ngake a tsena ka ngwakong a ba a
 tswalla lebatlaba bjale mokgekolo Maankgegere a re le reng bana
 ba ka le sa tswe le rwele dikgone bona ba fetola ka gore re
 tshusitse ke dingwe kowa badimong re be re bona matlapana a
 mabotsi ra topa bjale ra kwa go lla dilo tse dintsi kudu yaba
 a go thusi selo ba gobetse. Maoto magana go botswa o wetse
 dikomeng a re dikoma ke tse šu.

7

Tsa Maapotu.

Setshabeng sa ga Mametsa go be go ene le kgarebe e ngwe
 ba re ke Maapotu. Mmagwe leina la gwe ba re ke Maaphapharege
 bjale Maapotu o be a sa mate go sila bouswa le go lema mabele
 o be a sa leeme.

RM/

Bjale a gola a fithla bokgarebeng bja go lekana gore a
 tsewe ke masogana bjale a tsewa a ya bogadi le gona a dira ka
 ona mokgwa oia a sa siile a sa leeme a fela a e ya ga gabo go
 tseya mabele ga mmagwe bjale mmagwe a mo fa mabele ka matsatsi
 ka moka bjale gwa fithla mo le yena a swanetsego gore a lape
 8 go mo fa mabele bjale ka tsatsi le lengwe Maapotu a boela gape
 ga mmaagwe gore a mo fe mabele bjale mmagwe re kwa gore a be a
 bopela maano a mo roma go ya mogong bjale a sala a tsea matlapa
 a tshela ka serotong se a bego a etswa naso sa tlala ka
 matlapa bjale a tsea mabelenyana a se makae gore mo a bona a
 to gopola gore se tletse ka mabele a tso boea morogong
 mmagwe a mo leboga kudu a re ngwanaka mabele ala sea lena a
 mo leboga a re mmane nthwese seroto ke tloge. Mmagwe a mo
 rwea a re a riye gabotse ngwanaka a sepela a ya a fithla gae
 ba morola seroto bjale a thoma go tsholla mabele bjale a
 9 bona matlapa a etswa ka serotong a thoma go nyama le go swa kudu
 re kwa gore go tloga mowe a se thlwe a sa ya ga mmagwe a napa
 a thoma go lema mabele le go šila bouswa.

KODIŠE

Kôdiše ena rewa gore e be e mothlankana wa maatla kudu
 le bagwera ba gagwe o be a ba fenya ka maatla le ka dikgati
 bjale bakgalabjwe ba bona gore Kôdiše o lapisa bathlankana
 kowa madisong ba mo tsea ba mo isa masemong gore a e go leta
 ditshwene ka gore ba be ba limile mašemo a bona kowa dithabeng
 mo ditshwene di dulago ntse.

10 A napa a thoma go ya go leta bjale ka gore ba be ba agile
 dithopa gona mowe masemong ba belle ledisego tsa go tshela
 mabele bjale ka tsatsi le lengwe Kôdiše a re a sa tlogile
 tshwene ya sala ya tla sethopeng go utswa mabele ka sesegong.
 Kodise o itse a sa nyarela a bona mosela o lekeletse a bona
 gore ke mosela wa tshwene, yena e bile e tsene ka teng ga sesego
 a fithla a e swara ka mosela tshwene a e okwa gore e swe ge eba
 e a swa ya tswa ka sesegong e kwatile ya moloma fela a e bolaya

Bakgalabjwe ba tla ba mo leboga kudu ya ngwana wa go ratega.

11

Nkgakgaripyane le thuri tšagwe.

Bogolo-golo setshabeng sa ga Mametsa, re kwa gore go be go ena le mokgekolo yo mongwe leina la gwe ba re ke Nkgakgaripyane, yena re kwa gore e be e le moloi yeo mogolo kudu, e bile e mōmedi wa mabjala. Bjale ka tsatsi le lengwe a omela bjala a rapa batho gore ena o ne le bjala gore batho ba tle go mo thusa go lema letsema bjale a bosele ka moswana batho ba tla letsemeng. Ba mmotša ba re re tlile bjale ena a re bjala a re yeng go lema tshemong, batho ka moka ba dumetsa go ya go

12 lema bjale a ba botša gore ke tlo roma motho gore a ye go thlotla bjala mosegare a bo betse bjale batho ba bantsi ba tlala letsemeng ba thoma go lema bjale ka gore molao wa bogolo-golo a ba lema letsema ba rata gore ba nwe bjala bjo ba rego ke toutsadilepe, bjale ba re mokokolo re rata toutsadilepe re fe re nwe. A re ke sa ya gae ko thlotla yeo a setsego a thlotla bjala kwa gae anthe owaketsa o fora batho. Bjala bo thlotlwa ke tshwene yagwe ya thuri a fithla a hwetsana mogala tshwene magubjwe moloto a feditse go thlotla le ena

13 a fithla a re ngwanaka o bile o feditse go thlotla tshwene ya re ke feditse morena a tsea bjala a isa letsemeng bjale a re go tshwene o se ke wa sala wa nwa bjala bjo ke sa tlogile. Tshwene ea dumetsa bjale re kwa gore ka morago tshwene ya okwa mokgosi ola masemong wa batho ba era ka go nwa bjala. Bjale re kwa gore tshwene le yona ya sala ya nwa bjala ka pitseng bjale le yona ya thoma go era ya tswa ka ngwakong ya ema kantele ya thetsa gore mokgosi wa letsema o kwala kae ya okwa mogobo wa batho ba bantsi o kwala masemong le yona ya thoma go

14 ya ya fithla masemong e era e kgana e tabogela gedimo mosela o thlathla fase go se ne sebaka. Bjale batho ba letsema a ba bona gore tshwene see ba thoma go tshoga ba tshaba ka moka mowa tshemo a sala a gakilwe tshemong a ba bitša a re hee ■

RM/

827 batho ko re yeng gae setshaba ka moka sa ya gae go nwa bjala
fela batho ba bantsi ba be ba tshugile kudu a re se tshogeng
selo nwang bjala re kwa gore ma moka setshaba se be se sa gana
go nwa bjala a ba a bo falatsa boloi bjala bjo bjalo a bo

15 thusi selo ka go sinyetsa monga wa bjala modiro dingaka tsa
baga Mametsa maina a tsona Šea: Matsibele wa ga Kgothlwane

Serodi wa ga Nkgogo

Mogoboe wa ga Mokgotho

Malapane wa ga Mafologele

Malupi wa ga Šaai

Thethane wa ga Moeng

Motswaki wa ga Ramošaba

Makausu wa ga Sešrane

Mmamorongwe wa ga Mohuba

16 Kna o be a dula ga Sekororo bjale a ya Strasburg bjale ditaba
tsa dingaka tsewe ši di batho bawe ba bitswago dingaka ba
thusa batho ka go ba alafa motho yeo mongwe le yo mongwe a
okwa go babjwa o kitimela ngakeng fela dingaka tse di ya
fetana ka go alafa batho le ka go lifisa balwetsi dingaka tsewe
ka moka re kwa gore ba phala ke Motswaki ka go alafa bjale
a go thusi ka gore o lifisa batho ka ditefa tse ntsi bjale
batho batshaba go ya gagwe ka bakeng sewe sa go lifisa balwetsi
ka tefo e kgolo.

17 Re kwa gore yeo a lukilego ke Mogobo e wa ga Mokgotho,
ka gore ena a lifisi balwetsi ba gagwe sagwe ke bjala fela.
bjale batho ba bantsi ba kitimela gagwe ka go tseba gore
a ntshe selo o ba thusa fela gore le bona ba mo fe bjala
a nwe a tagwe e be gore molato o fedile tse ditaba ke tsa
ngaka Matsebele wa ga Kgothlwane le mogwera wa gagwe
Mmamorongwe wa ga Mohuba.

Bona re kwa gore ba be ba kwana kudu bongakeng bja bona.
Re kwa gore ba be ba sepela ka babedi go tsama ba alafa batho.
Ba bolaya dipudi Mmamorongwe ka tsatsi le lengwe a lefelwa ka
pudi tse dintsi bjale Matsebele ena a se ke a boya le selo.

RM/

18 A fithla gae Mmamorongwe a bolaya pudi a e apeya bjale anthe
pelo ya Matsebele e ya baba mo ena a sa bolaya le selo, bjale
a kunya pudi ya Mmamorongwe gore ya se ke ya butswa. Mo a
apeille re kwa gore Mmamorongwe a thlwa a besetsa mollo mosegare
ka moka nama ya pudi e sa butswi bjale a tsholla dikgagare a bona
gore pudi e loile ke Matsebele a ntsha dithlare tsagwe tse a di
tsebago a tshela mollong owe nama e apeilwe go ntse bjale nama
ya butswa.

19 Batho ba makala taba ewe bjale re kwa gore ka tsatsi le
lengwe Mmamorongwe a ya ga Matsebele a hwetsana a bolaille
pudi bjale ba a dumedisana Matsebele a begela Mmamorongwe
a re, ke bolaille pudi ya sedimu bjale Mmamorongwe a leboga nthe
le ena o gopotse taba ela gore o kile a loya pudi ya gagwe bjale
le yena Matsebele batho bare ba satswiya pudi ewe ya tsoga ya
tshaba e se ne mokgopa e se ne mala ya napa e ile re kwa gore
go tloga mowe kwano ya bona ya senyega Matsebele a leba pudi ya-
gwe.

Mathlale a lle mong wa ona.

20 Mabidietse le morwa agwe. Bogolo-golo ba re go be go
e ne le mokgalabjwe ye mongwe leina lagwe ba re ke Mabidietše
wa ga Mmola a ene le mosadi wa gagwe leina lagwe ba re ke
Tshele le morwa wa gagwe leina la gagwe ba ke Nkhwane bjale
re kwa gore ba be ba sa rate go dula thabeng e batsomi ba
diphoofolo bjale taba ya go makatsa re kwa gore a ba etswa
go tsoma ba bolaille diphoofolo mokgalabjwe yeo o be a sa rate
go fa morwa gagwe le mosadi wa gwe nama ya diphoofolo. A ija
a nnosi fela mosadi a re o reng o re kona nama nna le ngwana.
Yena a re ke gore ke e nnyana a see ntši. A fela a dira
21 bjale ka matsatsi bjale mosadi ara ngwana a re ngwana ka dula
go ya go tsoma le papago ka gore a go thusi selo ka gore o re
kona dinama nna le wena. Re bolaya ke tlala bjale mothlankana
a futhla tsebe a theetsa dipolabolo tsa mmagwe bjale a šala gae
a se ke a ya le papagwe go tsoma bjale k re kwa gore ka lona
tsatsi lewe mokgolabjwe a bitsa dimpya tsagwe a ya thabeng

22 go tsoma a hwetsana diphoofolo tse ba rego ke dipela a thoma
 go di bolaya tsa tsena ka mphatseng wa matlapa le ena a tsena
 a thlaba ka leromo o itse a sa dira bjalo anthe go thla noga
 e kgolo kudu ka morago ka go okwa lesata la dipela ka mphatseng
 le yena ka go rata dipela e fithla ya tsena Mabidietse o itse
 a bona gore ditaba di sarakane a leka go sirasira le mphatsa
 gwa thloka ka moka tswa go ka ntse go fithla noga e mo hwetsana
 fela ka bakeng sa go holofela dipela noga a ya ka ya mo dira
 selo go fithlela a bile a etswa a tshaba. A libile gae re kwa
 gore a napa a tloga a se be sa dula dithabe le go tsoma.
 Go tsoma dipela ke kotse e kgolo kudu le lehono go bjale.

23

Diema tsa bagolo-golo

Sefatamollo sea ephatela Mokgakgati owa ekgela Molete wa
 Tsidinkane o tseba ke mong Tsidinkane.

Manyemisa pelo Tshita Relebane.

Mathlamele le dithailo tsagwe.

Thaii tshephe e meseolong
 thlathollo ke mogwera
 thaii ke tlemile pudi ya papa serapeng
 thlathollo ke lerootse
 thaii tshwatshwa meetlweng
 thlathollo ke pelo ya tshuwana
 thaii ka phothakamo ka phothakamo
 thlathollo ke kgogo ya bana
 thaii ka gowa kowa ka gowa kowa
 thlathollo ke nosi ya sebataolo
 thaii mapono malala a keteka
 thlathollo ke metsi.

RM/

827(1)

Misc. items about Mameka's.

A13/8/115.

M.R.Masete.

K34/115

0-26

Setshaba sa moloko waga Mametsa lemethopho ea sona.

- Baga Mametsa ba bina phuthi baga Mauwane ba bina phuthi Seroto Mauwane a sekgwareng phuthi re ja dibete. Molera fa mpya Baga Makgobatlou ba bina Tshweni bona botswa phalaborwa baga Masete babina phuthi fela kemehuta e mebedi. Ba bangwe ba bina tlou ba ba binago phuthi badula ga Mametsa. Bago bina tlou bona badula ga Mohlabe. Mabapi le noka ea Morola.
2. Dithabeng fela sereto sa bona se easwana ke Masete amabea rukana malopase olo sa ntlhwa dikgolo.

Baga Morema ba bina phuthi fela aselekoko la ga Mametsa ke matlhomegetsatsa batswa ma morago ga Dithaba ga Mokgotho noheng ea lepelle.

- Baga Sekgobela bona ba bina noko le bona ba tswa phalaborwa ke leloko le tee leba ga Malatsi sereto sabona bare noko maangwato. Baga Thobejane bona ba tswa Magakala gakgosi Maafefe fela lemogo e bjale babina noko lebaga Malatsi.
3. Leba a Sekgobela, Baga Kgotlhwane ba bina phuthi. Re kwa gore sereto sa bona bare Kgotlhwane wa mosadi wa Morobeng are butsisisa sereto se bare ke gore gobego ene le Mokgalabjwe wa gabo arula dikgotlhodi. Taba tse re di botsa ke bakgekolo le bakgalabjwe.

- Tsa ba dimo ba ga Mametsa rekwa gore bogologolo basadi ba babedi ba kile ba ea go roba dikgone mai a a bona seea Maaphoolo wa ga Mametsa, Makgala ngake waga Mametsa bjale aba fihla mowe badimong. Ba thoma goroba dikgone fela mathomo
4. aba tloga kowa gae re kwa gore mo kgekolo ea bare go ke Maankgere obe a ba botsa are alefithhile kowa sethekgweng sa fase gathaba ekgolo labona dikgone laseke laroba labona matlapa amabotsi la seke la topa bjale a ba fithhile kowa sethekgweng ba thoma go bona mathapana ama botse a go bakgathhisa. Bjale ba nyatsa taelo ea Maankgere. Ba thoma go topa amathapana. Fela gothomile Makgalangake, go topa letlapa kaletsee. A bitsa mogwera wa gagagwe Maapholo are Maapholo wee, amo arabela ka gore kea araba are tlla o bone ke topile thitelo.

5 S.827 Bjale Maapholo a kitima ka lebelo a re a kere/aeno. A fitlha a e bona thitelo ewe. Thitelo ke letlapa la boreledi la go tlhoka mokgwakgwa.

Bjale leena ale thabela ka gobona bobotse ba lona anthe letlapana lewe le bitswa go thitelo ke bona badimo bjale Maapholo a thoma go etsea a tsea letlapana lewe dieatleng tsa Makgalangake bjale taba eago makatsa se letlapana lewe ~~ek~~ rekaa gore leb lefetoga laba le mkgwakgwa bjale ka matlapa a ba sa e me bamaketse le go tshuga ba bona ditlhare di tshikinyega ka moka le mas ta a dilo tse di ntsi, dilla. Gobile go kwala bo Maale asapane le Dikokoi bathoma b a tshoga ba tshaba/rekwa gore bare go phuratlha ka lebelo ba tsema ba lla megogo le dikhuba di gobane morena gosene se baka. E mogolo semphete ba libile gae a fitlha a rekwa gore Maapholo a tsena ka sesegong Makgalabgakea tsena ka ngwakong a ba a tswalla lebatlhi bjale mokgekoolo Mangagere ore lereng bana baka la satswe lerwele dikgone bona ba fetola ka gore re tshusitse kedi ngwe kowa, badimong, rebe ra bona matlapana a mabotse ra topa bjale rakwa golla dilo tse di ntsi kudu eaba a go thusi selo ba go betse maoto, Magana go botswa oweste dikomeng are dikoma ke tse su.

6

Tsa Maapotu.

7 Satshabeng sa ga Mametsa gobe go ene le kgarebe engwe bare ke Maapotu. Mmagwe leina la gagwe bare ke Maaphaphare bjale Maapotu o be a sarate go sila bouswa le go lema mabele o be a sa leeme bjale a gola a fitlha bokgarebeng bjagole kana gore a tsewe kema sogana bjale a tsewa a ea bogadi le gona a dira ka ona mokgwa ola a sasiile a sa leeme. A fela a ea gagabo go tsea mabele ga Mmagwe bjale mmagwe a mofa mabele ka matsatsi ka moka bjale gwa fitlha mole'ena a swanetsego gore a lape go mofa mabele bjale ka tsatsi le lengwe/Maapotu a boela gape ga mmagwe gore a mofe mabele bjale mmagwe rekwa gore o be a gopola maano a morema goea morogong bjale za sala ntsea matlapa a tshela ka serotong se a be go a e

8

- S.827 etswa naso satlala ka matlala bjale a tsea mabelenyana a se make gore mo a bona otlogopola gore gore setletse ka mabele a tsoboea morogong mmagwe a moleboga kudu a re ngwaka ngwanaka mabele a lasea lena a moleboga are mmame nthwese seroto ke tloge mmagwe a morwesa are arie gabotse ngwanaka a sepela a ea a fitlha gae ba morola seroto bjale a
- 9 thoma go tsholla mabele bjale a/bona matlala a etswa ka serotong a thoma go nyama le go swa kudu rekwa gore go tloga mowe a se tshwe a saea ga mmagwe a napa a thoma go lema mabele go sila.

KODISE.

- Kodise ena rekwa gore e be e motlhankana wa maatla kudu leba gwera ba gagwe o be a ba fenywa. Ka maatla la ka dikgati bjale ba kgalabjwe ba bona gore Kodise o lapisa batlhankana kowa ma disang, ba mo tsea ba moisa masemong gore a e g leta di tshwene ka gore ba be ba linilemasemo a bona kowa thabeng mo ditshwene di dula go ntse.
10. A napa a thoma go ea go leta, bjale ka gore b bbe baa gile dthopa gona mowe masemong a babeile ledi sego tsa go tshela mabele bjale ka tsatsi le lengwe Kodise are a sa tlogile Tshene ea sala e atla sethopeng go utswa mabele kase segong Kodise o itse a sa nyarela a bona mosela o lekeletse a bona gore ke mosela wa tshwene eena le bile etsone ka teng ga sesego a fitlha a e swara ka mosela tshene a e okwa gore e swerwe e a tswa. Ka sesegong e kwatile ea moloma fela ae bolaea. Bakgalabjwe batla ba moleboga kudu rangwana wa goratega.

11. Lethuri tsa gagwe.

B. olo golo setshabeng sa ga Mametsa rekwa gore gobe oine le mokgakolo e a mongwe leina la gwe bare ke Nkgankgaripyane eana rekwa gore e be emoloi ea mogolo kudu. Ebile e mo omedi wa mabjala bjale ka tsa si le lengwe a omela bjala are batho gore ena one le bjala gore batho batle go mothusa go lema letsema bjale a bosole ka moswana gatho ba tla letsemeng ba mmotsa bare retlile bjale ena are bjala. Abjesubja a bela fela areeng, go lema tshemong batho ka moka ba dumetsa go eago lema.

S.827.

12. Bjale a babotsa gore ke tloroma motho gor a egotlhtla bjala mosegare a bobetse bjale batho ba bantsi ba tlala le tsemong ba thoma o lema bjale ka gore molao wa bogolo golo a ba lema letsema barata gore ba nwe bjala bjo bare go ke tautsa dilepe bjale bare mokgekolo re rata tuatsa dilepe ree fere nwe areke sa ea gae. Kotlhola ea a se tsego a tlhotla bjala kowa gae a nthe owa ke tsa o fora batho. Bjale bo tlhotlwa ke tshwene ea gwe aethuri a fitlha a hwatsana mogala tshwene magubjwe moloto a feditse go tlhotla leena

13. a fitlha are nwana a obile o feditse gotlhatla tshwene eare ke feditse morena a tsea bjala a isa letsemeng bjale are go tshwene o seke wa sala wa nwa bjala bjo ke satlogile tshwene ya dumela bjale rekwa gore ka morago tshwene ea o kwa mokgasi ola masemong wa batho ba eraka gonwa bjala bjale rekwa gore tshwene le eona ea sala ea nwa bjala kapitseng bjale le eana ea thoma go rra. Ea tswak a ngwakong ea e makantle ea thetsa gore mokosi waletsema o kwala kae, ea okwa mogobowa batho

14. babantsi o kwala masemong le ona ea thoma go ea fitlha masemong e era. E kgana e tabogela gedimo. Mosela o tlhatha fase gosone sebaka bjale batho baletsema ba bona gore tshwene see ba thoma go shoga ba tshaba ka moka, mowa tshemo a sala agakil e tshemong a ba bitsa a re hee batho ke re eng gae. Setshaba ka moka sa ea gae go nwa bjala u fela batho ba bantsi ba be ba tshugile kudu arela setshogeng. Selo nwang bjala rekwa gore ka mo ka setshaba se be sagana go nwa bjala a ba falatsa boloi bjobo bjalo abo tshusi thusi selo ka go senyetsa mong wa bona modiro.

15

Dingaka tsa бага Mametsa maina a tsona sea. Matsibole waga Kgotlhwane. Serodi waga Kgotlhwane gobo e waga Mokgotlo Malapane wa a Mafologele Malupe waga Saai Thethane waga Moeng Motswaki waga Ramosaba Makausu waga searane Imamorongle waga Mohuba ona o be a dula ga sekroro bjale sea t STRASSBURG

bjale ditaba tsa dingaka tsewe si di batho bawe baswa go da= dingaka.

S. 827. Bathusa batho ka go ba alafa motho ea mongwe le eo mongwe aokwa gobabjwa o kitimiela ngakeng fela dingaka tse di ea
 16. fetana ka go alafa. Batho le ka go lifisa balwetsi. Dingaka ka mokarekwa gore ba phala ke Tswaki ka go alafa bjale a go thusi ka gore olifisa batho ka di tefa tse dintsi. Bjale batho ba tshaba go ea gagwe. Ka bakeng se we sa go lifisa balwetsi ka tefo e kgolo.

Rekwa gore eo a lukile ke Mogobo e waga Mokgotho ka gore ena a lifisi ba lwetsi ba gwe. Sa gagagwe ke bjala feela.

Bjale batho ba bantsi ba kitimela gagwe ka go tseba gore a ntshe selo o ba thusa fela gore le bona ba mofe bjala.
 17. Anw a tagwe e be gor molato o fedile. Tse ditaba ke tsa kg ngaka. Matsabele wa ga Kgotlheane.

Mogwera wa gwe Mmamorongwe wa ga Mohoba.

Bona rekwa gore ba be ba kwana kudu bongakeng bjabona. Rekwa gore babe ba sepela ka bobedi go tsuma ba alafa batho. Ba bolaea dipudi Mmamorongwe ka tsatsi le lengwe a lefelwa ka dipudi tse dintsi bjale Matsebele ena aseke a boea le selo. A fihla gae Mmamorongwe a bolaea pudi a e apia bjale a nthe pelo ya Matsebele e a baba. Mo ena a saboeale selo bjale
 18 a kunya pudi ea Mmamorongwe gore ea seke ea butswa. Moaple re kwa gore Mmamorongwe a tlhwa a besetsa mollo. Mosega e ka moka nama ea pudi esabutsi bjale a tsholla dikgagara a bona gore pudi eloile ke Matsebele. A ntsha ditlhare tsa gwe tse a ditsebago a tshela molong owe nama e apellwe go ntshe bjale nama ea butswa. Batho ba makala taba ewe bjale rekwa gore ka tsatsi le lengwe Mmamorongwe a ea ga Matsebele a hwetsana a bolaille pudi bjale ba adumedisana Matsebele a begela Mmamorongwe a re ke bolaille pudi ea sedimu
 19. bjale Mmamorongwe a leboga nthe leena o gopotse taba ela gore okile a loea pudi eagwe bjale leena a kunya pudi e a Matsebele batho bare ba satswi eapudi e we ea tsoga ea tshaba e sena mokgopa rsene mala ea napa a ille rekwa gore go tloga mowe kwwaano ea bona ea sinyega Matsebele a loba pudi ea gwe.

S.827

Matlhale alle mong a ona.

Mabidi e tse le morwa a gwe.

Bogolo golo bare go be go ene le Mokgalabjwe ea mongwe

20. eo mongwe leina la gwe bare ke Mabidietse wa ga Dinola a ene le mosadi wa gwe leina gwe bare ke Tshele. Le morwa agwe leina la gwe bareke Nkahlwane bjale re kwa gore ba be ba sa rate go dula tlheng le batho ba be ba dula moditabeng. E batsumi ba di phoofolo bjale taba ea go makatsa rekwa gore a ba e tswa go tsoma ba bolaile diphoofolo Mokgalabjwe eo o be a sar te go fa morwa a gwe le mosadi wa gwe nama ea diphoofolo a ije a nnsi. Fela mosadi a re oreng o re kona nama nna le ngwana ena are ke gore ke e nyana a se e ntsi a fela a dira bjalo ka matjatji bjale mosadi ra ngwana are/ ngwanaka dula go eo go tsoma le papa ago. Ka gore a go thusi selo ka gore ore kona dinamama nna le wena re bolaea ke tlala bjale motlhankana a futlha tsebe a theetsa dipalabolo tsa mmagie. A sala gae a seke a ea le papagwe a go tsoma bjale rekwa gore kalona tjatji le we mokgalabjwe a bitsa dimpya tsa gwe a ea thabeng go tsoma a hwetsana diphoofolo tse. Bare go ke dipela, a thoma go dibolaea tsa tsena ka mphatseng wa matlapa le ena

22. a tsena a tllhaba ka keremo a itse a sa dira bjalo a tlhe go tlha noga e kgolo kudu morago ka go okwa le sata la dipela ka mphathatseng le eona ka gorata dipela e fihla ea teena Mabidietse o itse a bona gore ditaba di sara kanea leka go sirasiba le mphatsang gwatlhoka ka moka tswago ka ntse, go fitlhela noga e mowe tsana fela ka bakeng sa go holofela abile a e tswa a tshaba a libile gae rekwa gore a napa a tloea a sebe a sa dula dithabeng le gotsoma go tsoma dipela ke kotse a kgolo kudu le lehono go bjale.

23. Diema tsa bogologolo.

sefata mollo se a e phatela mokgakgati owa e kgela molete wa tsidi nkane o tseba ke mong tsidinkane.

Manya misapelo tshita Relebane.

Matlhamela sedithailo tsagwe.

.S.827

23 cont.

Thaii tshephe e meseolong,

Thathollo ke mogera

Thaii ke tlemile pudi papa serapeng.

Thathollo lerootse ,

Thaii tshwatswa meetlweng,

Thathollo ke pelo ea tshuwana.

Thaii ka phothakamo ka photha ka mo,

Thaii ka photha ka mo ka pthoha ka mo,

Thathollo ke kgoro ea bana

Thaii ka gowa kowa ka gowa kowa

Thathollo ke nōsi ea sebata olo,

Thaii mapono malala a kete ka Thathollo ke metse.

END S 827